



Broj: 02-04-57214-2/25
Sarajevo, 17.12.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćenitekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **138.** vanrednojsjednici održanoj **17.12.2025.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu.
2. Prijedlog Zakona iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

P R E M I J E R

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
V L A D A

Z A K O N
O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2026. GODINU

(PRIJEDLOG)

Nosilac izrade:
Ministarstvo finansija

Sarajevo, decembar 2025. godine

Na osnovu čl. 18. tačka b) i 38. stav (6) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _____, godine, donijela je

PRIJEDLOG

ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2026. GODINU

I OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim zakonom uređuje se: struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja, upravljanje dugom, finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava (u daljnjem tekstu: budžetski korisnik), ovlaštenja Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) i ministra finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar finansija) u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu i druga pitanja u vezi s izvršavanjem Budžeta.

Član 2. (Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu uključuje oba roda.

II STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA

Član 3. (Sadržaj budžeta)

- (1) Budžet se sastoji od općeg, posebnog dijela, pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja i budžetske dokumentacije.
- (2) Opći dio Budžeta sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih primitaka i izdataka i Računa finansiranja na nivou ukupnog Budžeta.
- (3) Posebni dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po ekonomskoj, funkcionalnoj i klasifikaciji prema izvorima finansiranja.

(4) Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po svim izvorima finansiranja.

(5) Budžetska dokumentacija sastoji se od pripadajućih aneksa i obrazloženja Budžeta.

Član 4.

(Sadržaj Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih primitaka i izdataka i Računa finansiranja na nivou ukupnog Budžeta)

(1) Račun prihoda i rashoda Budžeta sastoji se od:

a) prihoda:

- 1) porezi,
- 2) takse,
- 3) naknade,
- 4) kazne,
- 5) ostali javni prihodi,
- 6) transferi i
- 7) donacije,

b) rashoda:

- 1) plaće i naknade troškova zaposlenih,
- 2) doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,
- 3) izdaci za materijal, sitan inventar i usluge,
- 4) tekući transferi i drugi tekući rashodi,
- 5) kapitalni transferi i
- 6) izdaci za kamate.

(2) Račun kapitalnih primitaka i izdataka Budžeta sastoji se od:

a) primitaka od prodaje nefinansijske imovine,

b) izdataka:

- 1) za nabavku nefinansijske imovine i
- 2) po osnovu rekonstrukcije i održavanja nefinansijske imovine.

(3) Račun finansiranja sastoji se od:

a) primitaka:

- 1) od finansijske imovine i
- 2) od zaduživanja,

b) izdataka:

- 1) za otplatu dugova i
- 2) po osnovu finansijske imovine.

III IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 5.

(Korištenje sredstava Budžeta)

- (1) Sredstva Budžeta osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.
- (2) Budžetski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu Budžeta, a prema dinamici utvrđenoj planom novčanih tokova i tromjesečnim i mjesečnim operativnim planom.
- (3) Budžet se izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacije raspoloživih budžetskih sredstava budžetskim korisnicima, koji odobrava ministar finansija, na osnovu plana novčanih tokova.
- (4) Izuzetno, zbog neusklađenosti priliva sredstava u Budžet prema tromjesečnim i mjesečnim planovima novčanih tokova, Ministarstvo finansija može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim budžetskim korisnicima.

Član 6.

(Planiranje likvidnosti)

- (1) Ministarstvo finansija nadležno je za izradu tromjesečnih i mjesečnih planova novčanih tokova kojima se predviđa priliv i odliv sredstava sa Jedinstvenog računa Trezora (u daljem tekstu: JRT) i koji predstavljaju osnovu za izvršavanje Budžeta.
- (2) Pri izradi planova novčanih tokova Ministarstvo finansija koristi informacije iz različitih izvora:
 - a) krajnje stanje na JRT za prethodni period,
 - b) predviđanja svih prihoda i primitaka na JRT,
 - c) predviđanja svih rashoda i izdataka,
 - d) predviđanja servisiranja dugova,
 - e) projekcije inozemne pomoći i pozajmljivanja i
 - f) kretanja ključnih makroekonomskih parametara.
- (3) Plan novčanih tokova razmatra i odobrava Odbor za likvidnost budžeta, koji imenuje ministar finansija.
- (4) Ukoliko je planiran deficit, u plan novčanih tokova uključuju se i preporuke o korektivnim mjerama.
- (5) Izuzetno, u slučaju nedostatka sredstava za isplatu plaća zaposlenih kod budžetskih korisnika, Vlada na prijedlog Ministarstva finansija, može donijeti odluku o pozajmljivanju neangažovanih sredstava sa posebnih transakcijskih računa otvorenih u okviru JRT u iznosu nedostajućeg dijela sredstava.
- (6) Nakon realizacije odluke iz stava (5) ovog člana, Ministarstvo finansija vrši povrat pozajmljenih sredstava iz narednih tekućih priliva sa transakcijskog računa u korist transakcijskih računa sa kojih su sredstva pozajmljena najkasnije do 31.12. tekuće godine.

- (7) U skladu sa planom novčanih tokova i raspoloživim novčanim sredstvima vrši se alokacija sredstava budžetskim korisnicima za izmirenje obaveza.

Član 7. (Operativni planovi)

- (1) Ministarstvo finansija, na osnovu usvojenog Budžeta i tromjesečnih planova novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.
- (2) Budžetski korisnici su dužni dostavljati prijedloge tromjesečnih operativnih planova, koji su okvirni planovi, iskazani po mjesecima u skladu s instrukcijom Ministarstva finansija.
- (3) Ako budžetski korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog tromjesečnog operativnog plana u roku definisanim instrukcijom Ministarstva finansija, operativni plan za tog budžetskog korisnika utvrđuje Ministarstvo finansija.
- (4) Ministarstvo finansija obavještava budžetske korisnike o odobrenim operativnim budžetima, a u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija.
- (5) Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom, a u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija.
- (6) Rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period, koje je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija.

Član 8. (Korištenje odobrenih sredstava)

- (1) Budžetski korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta kroz operativne planove za toga budžetskog korisnika.
- (2) Ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 25a/22 i 7/25) i ovim zakonom.
- (3) Korisnici doznačenih transfera ili zajmova dužni su resornom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.
- (4) U slučaju da korisnici iz stava (3) ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.
- (5) U slučaju da korisnici iz stava (3) ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, resorna ministarstva i drugi budžetski korisnici sa čije pozicije je izvršena isplata su dužni Budžetskom inspektoratu dostaviti zahtjev za budžetski nadzor o namjenskom utrošku sredstava.

Član 9.
(Dinamika izvršavanja Budžeta)

Budžet se izvršava po sljedećoj dinamici:

- a) servisiranje vanjskog i unutrašnjeg duga Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton),
- b) povrati više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda po rješenjima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa,
- c) plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenima,
- d) izdaci za materijal i usluge,
- e) tekući transferi,
- f) kapitalni transferi i
- g) izdaci za nabavku stalnih sredstava i ostali rashodi i izdaci.

Član 10.
(Sredstva tekuće rezerve)

- (1) Sredstva tekuće rezerve planirana u Budžetu koriste se za nepredviđene namjene za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti.
- (2) Sredstva tekuće rezerve iz stava (1) ovog člana mogu iznositi najviše do 3% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i primitaka Budžeta.
- (3) O raspodjeli sredstava tekuće rezerve odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija, a u skladu s kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve, utvrđenih u propisu o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava iz tekuće rezerve Budžeta za 2026. godinu.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, korištenje sredstava tekuće rezerve do 25.000,00 KM kvartalno, može odobriti premijer Kantona.
- (5) O korištenju sredstava tekuće rezerve Ministarstvo finansija podnosi Vladi tromjesečni izvještaj, a Vlada polugodišnji izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Kantona).
- (6) Korisnik sredstava tekuće rezerve dužan je podnijeti izvještaj o utrošku sredstava, a neutrošeni dio odobrenih sredstava vratiti u tekuću rezervu.
- (7) Odluka o utrošku sredstava tekuće rezerve objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 11.
(Prijenos neutrošenih sredstava)

Ako se u toku godine na osnovu propisa smanji nadležnost budžetskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine budžetski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću rezervu ili budžetskom korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada.

Član 12.
(Uplata javnih prihoda i platne transakcije)

- (1) Svi prikupljeni i naplaćeni javni prihodi koji pripadaju Budžetu uplaćuju se na depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Kantona Sarajevo.
- (2) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su u sastavu JRT.
- (3) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st. (1) i (2) ovog člana mogu biti: premijer Kantona, ministar finansija, pomoćnik ministra finansija za Trezor ili lica iz Ministarstva finansija koja ovlasti ministar finansija.

Član 13.
(Prijenos aproprijacija)

- (1) Odobrene aproprijacije za fiskalnu godinu mogu se koristiti do 31. januara naredne godine.
- (2) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.
- (3) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz usvojenih programa javnih investicija, a koji su iskazani u tabeli pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja, pod uslovom da se nastavlja realizacija ulaganja koje se finansira iz Budžeta, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika za prenos neutrošenih sredstava koji se dostavlja Ministarstvu finansija nakon završetka fiskalne godine uz koji se dostavlja detaljno obrazloženje implementacije programa ulaganja, kao i razlozi i dokumentacija za eventualno kašnjenje u realizaciji istih.
- (4) Na prijedlog Ministarstva finansija, odluku o prijenosu neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja zbirno za sva kapitalna ulaganja donosi Vlada do 15. marta, na osnovu koje Ministarstvo finansija putem operativnog budžeta stavlja na raspolaganje neutrošene iznose sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja budžetskim korisnicima.
- (5) Neutrošena sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja mogu se, uz dato obrazloženje budžetskih korisnika iz stava (3) ovog člana, usmjeriti za finansiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja u narednoj fiskalnoj godini.

Član 14.
(Vlastiti javni prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primici)

- (1) Budžetski korisnici mogu koristiti vlastite javne prihode, donacije i transfere prema izvještaju Ministarstva finansija koji im se dostavlja do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
- (2) Budžetski korisnici mogu koristiti vlastite javne prihode, donacije, namjenske prihode, transfere i primitke na način i po postupku utvrđenom zakonima, uredbama i drugim podzakonskim propisima.
- (3) Vlastiti javni prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se u toku godine ili se ostvare u većem iznosu od plana u Budžetu, na prijedlog budžetskog

korisnika unose se i raspoređuju odlukom Vlade i postaju sastavni dio Budžeta, a odluka se objavljuje u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

- (4) Donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu utrošeni u 2025. godini razgraničavaju se i po usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu odlukom Vlade unose se u Budžet naredne godine.
- (5) Nadležna ministarstva i drugi budžetski korisnici odgovorni su za planiranje, prikupljanje i uplaćivanje vlastitih prihoda u Budžet.

Član 15.

(Uplata i trošenje vlastitih javnih prihoda, donacija, transfera, namjenskih prihoda i primitaka)

- (1) Vlastiti javni prihodi, donacije, transferi i namjenski prihodi uplaćuju se na depozitni račun Budžeta.
- (2) Primici se uplaćuju na transakcijski račun Kantona.
- (3) Vlastiti javni prihodi moraju se utrošiti do kraja budžetske godine, a neutrošeni vlastiti javni prihodi postaju javni prihod Budžeta naredne godine.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana vlastiti javni prihodi koje ostvari Univerzitet u Sarajevu i njegove organizacione jedinice, a neutroše se u 2026. godini mogu se prenijeti u naredne tri fiskalne godine, a neutrošeni dio vlastitih javnih prihoda nakon isteka tri fiskalne godine postaju javni prihod Budžeta, izuzev vlastitih javnih prihoda uplaćenih za sticanje naučnog stepena doktorata nauka, prihodi od naučnoistraživačkog rada fakulteta, prihodi od projekata i prihodi od specijalizacija.
- (5) Univerzitet u Sarajevu i njegove organizacione jedinice mogu koristiti vlastite javne prihode za izmirenje plaća i naknada troškova zaposlenih, doprinosa i posebnih naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda u iznosu 20% od planiranih a naplaćenih vlastitih javnih prihoda koje ostvare u toku budžetske godine i razgraničenih vlastitih javnih prihoda iz prethodnih godina.

Član 16.

(Povrat sredstava)

- (1) Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz Budžeta izvršena nezakonito ili nenamjenski, budžetski korisnik sa čije pozicije je plaćanje izvršeno dužan je odmah zahtijevati povrat sredstava na JRT.
- (2) Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini budžetskom korisniku umanjit će se budžetska sredstva za iznos nenamjenskog utroška sredstava, u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava.
- (3) Ako se budžetskim nadzorom utvrdi da su sredstva Budžeta korištena suprotno zakonu, ministar finansija će donijeti rješenje kojim se nalaže povrat sredstava na JRT.
- (4) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi na depozitni račun u tekućoj godini vraćaju se uplatiocima sa depozitnog računa na teret tih prihoda za tekuću godinu, a pogrešno ili više uplaćeni prihodi na

depozitni račun iz prethodnih godina i pogrešno uplaćeni prihodi na transakcijski račun vraćaju se uplatiocima sa transakcijskih računa iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva finansija, sa pozicije drugi tekući rashodi.

- (5) Ministar finansija na osnovu akta nadležnog kontrolnog organa odobrava povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda.
- (6) Povrat više ili pogrešno uplaćenih vlastitih prihoda, neutrošenih u prošloj godini izvršit će se sa transakcijskog računa iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva finansija, sa pozicije drugi tekući rashodi.
- (7) Rješenje o odobravanju povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda donosi ministar finansija ili lice koje ovlasti ministar finansija, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika.
- (8) Rješenje o odobravanju povrata prihoda od naknada koje ostvaruju budžetski korisnici obavljanjem svoje osnovne djelatnosti donosi ministar finansija, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika i akta budžetskog korisnika kojim je utvrđeno pravo na povrat uplaćene naknade.

Član 17. (Preraspodjela sredstava)

- (1) Ministarstvo finansija jednom kvartalno može na zahtjev budžetskog korisnika donijeti odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka u okviru budžeta odobrenog za budžetskog korisnika, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog budžetskog korisnika.
- (2) Obim i vrstu rashoda i izdataka za preraspodjelu sredstava utvrđuje ministar finansija.
- (3) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, budžetski korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se Ministarstvu finansija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na budžetskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih budžetskih stavki.
- (4) U okviru odobrenog Budžeta, preraspodjela sredstava iznimno je dozvoljena između budžetskih korisnika o čemu odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija.
- (5) Budžetski korisnik koji je u Budžetu u sastavu resornog ministarstva dužan je uz zahtjev za preraspodjelu sredstava iz st. (1) i (4) ovog člana Ministarstvu finansija dostaviti saglasnost tog ministarstva za navedenu preraspodjelu.

Član 18. (Sredstva za plaće i naknade)

- (1) Sredstva za plaće osiguravaju se budžetskim korisnicima na osnovu propisa kojim su regulisane plaće i naknade, a isplata se vrši do visine sredstava planiranih u Budžetu za te namjene.

- (2) Osnovica za obračun plaća u iznosu od 420,00 KM utvrđuje se za budžetske korisnike kojima se plaće propisuju Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/19, 40/22 i 6/25).
- (3) Osnovica za obračun plaća za ostale budžetske korisnike, za koje osnovica za obračun plaća nije utvrđena u stavu (2) ovog člana, utvrđuje se u skladu sa potpisanim kolektivnim ugovorima između Vlade i sindikata, sporazumima o osnovici za obračun plaća potpisanim između Vlade i sindikata i propisima kojima se regulišu plaće tih budžetskih korisnika.
- (4) Vlada utvrđuje bod za obračun plaće za budžetske korisnike iz st. (2) i (3) ovog člana u iznosu 1,00.
- (5) Osnovica za obračun plaća i bod za obračun plaća iz st. (2), (3) i (4) ovog člana primjenjuje se od 01.01.2026. godine.
- (6) Budžetski korisnici su dužni pomoćnim operativnim centrima (POC) i Ministarstvu finansija dostavljati rješenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u roku od osam dana od dana zasnivanja, odnosno prestanka radnog odnosa.
- (7) Kontrolu platnih razreda i koeficijenata utvrđenih u rješenjima iz stava (6) ovog člana vršit će Glavni operativni centar (GOC).
- (8) Bez dostave rješenja iz stava (6) ovog člana, Ministarstvo finansija neće vršiti obračun plaće i naknade zaposlenom.
- (9) Sredstva sa pozicije “Naknade troškova zaposlenih” doznačavaju se korisnicima u skladu sa propisom kojim su regulisane plaće i naknade.
- (10) Naknade za ugovorene usluge za rad u komisijama, grupama, savjetima, timovima i drugo, planirane na pozicijama tekući izdaci isplaćuju se u skladu sa propisom Vlade Kantona kojim se reguliše način i uslovi obrazovanja komisija i način ostvarivanja naknade.

Član 19.

(Izvršavanje sredstava budžeta)

- (1) Utrošak planiranih bruto plaća i naknada troškova zaposlenih, izdataka za materijal i usluge, transferi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda iz prethodnog perioda, izdataka za otplate dugova, kao i planiranih tekućih transfera i kapitalnih izdataka i kapitalnih transfera, izvršavaju se u skladu sa članom 5. ovog zakona.
- (2) Ministar finansija donosi akt o operativnom planiranju, izvršavanju budžeta i evidentiranju rashoda i izdataka.

Član 20.

(Nabavka roba, radova i usluga)

Nabavka roba, radova i usluga obavlja se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24).

Član 21.
(Prijenos tekućih transfera)

Sredstva tekućih transfera, izuzev transfera pojedincima, prenose se u skladu sa odobrenim operativnim planovima, zavisno od priliva sredstava u Budžet.

Član 22.
(Sredstva za finansiranje političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata,
parlamentarnih grupa i udruženja)

- (1) Sredstva namijenjena za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka, nezavisnih kandidata i parlamentarnih grupa u Skupštini Kantona, raspoređuju se tako da se:
 - a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,
 - b) 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat, ima u trenutku dodjele mandata, a parlamentarnim grupama prema broju poslaničkih mandata i
 - c) 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.
- (2) Sredstva za finansiranje udruženja izvršavaju se u okviru budžetskog korisnika na osnovu javnog poziva, a u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni propisom Vlade, osim ako je ovo pitanje propisano posebnim zakonom za pojedine oblasti.
- (3) Prije objave javnog poziva potrebno je obezbjediti operativna sredstva putem tromjesečnog operativnog budžeta.
- (4) Sredstva tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama dodjeljuju se pojedinačnim aktima, a u skladu s propisom Vlade.

Član 23.
(Korištenje sredstava na razdjelu 10. glava 03. Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg
Skupštine Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 10. glava 03. Budžeta, pozicija: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 24.
(Korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 01. Kabinet premijera Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 11. glava 01. Budžeta, pozicije: "Transferi vjerskim zajednicama" i "Transfer Međureligijskom vijeću", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 25.

(Korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 12. Ured Vlade Kantona za dijasporu)

Sredstva utvrđena na razdjelu 11. glava 12. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i „Tekući transferi u inostranstvo“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 26.

(Korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 13. Ured Vlade Kantona za podršku Srebrenici)

Sredstva utvrđena na razdjelu 11. glava 13. Budžeta, pozicije: „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Tekući transferi pojedincima - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Podrška i pomoć radu Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Transfer neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata za područja Srebrenice - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Drugi tekući rashodi“ i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Implementacija Zakona o Srebrenici“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 27.

(Korištenje sredstava na razdjelu 12. Ministarstvo pravde i uprave Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 12. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti fondovima", "Subvencije javnim preduzećima - JP Televizija Kantona Sarajevo", "Drugi tekući rashodi", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 28.

(Korištenje sredstava na razdjelu 13. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 13. Budžeta, pozicije: "Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica", "Jednokratne pomoći boračkoj populaciji", "Mjesečni transferi boračkoj populaciji", "Sredstva za zdravstvenu zaštitu boračke populacije", "Troškovi rente i uređenja za boračku populaciju", "Tekući transferi za očuvanje tekovina OOR 92-95 i NOR 41-45", "Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u saradnji sa neprofitnim organizacijama", "Kapitalni transferi za očuvanje tekovina OOR 92-95 i NOR 41-45", "Pomoć za rješavanje stambenih potreba boračke populacije", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 29.

(Korištenje sredstava na razdjelu 13. glava 02. Javna ustanova „Memorijalni centar Sarajevo“)

Sredstva utvrđena na razdjelu 13. glava 02. Budžeta, pozicije: "Nabavka zemljišta za proširenje Memorijalnog centra Sarajevo", "Nabavka građevina za Memorijalni centar Sarajevo", "Nabavka opreme za Memorijalni centar Sarajevo", "Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja, memorijalnih i spomeničkih kompleksa", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 30.

(Korištenje sredstava na razdjelu 14. Ministarstvo saobraćaja Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 14. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima", "Subvencije javnim preduzećima", "Kapitalni transferi gradu i općinama", "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama", "Kapitalni transferi javnim preduzećima", "Izdaci za nabavku stalnih sredstava", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 31.

(Korištenje sredstava na razdjelu 14. glava 02. Ministarstvo saobraćaja Kantona - Direkcija za puteve)

Sredstva utvrđena na razdjelu 14. glava 02. Budžeta, pozicije: "Izgradnja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo", "Nabavka opreme za saobraćajnu infrastrukturu" i "Rekonstrukcija, rehabilitacija i investiciono održavanje puteva i mostova", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 32.

(Korištenje sredstava na razdjelu 17. glava 02. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona – Uprava policije)

Sredstva utvrđena na razdjelu 17. glava 02. Budžeta, pozicije: „Nabavka opreme“, „Nabavka motornih vozila - Uprava policije“, „Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) – Uprava policije“, „Nabavka radarskih sistema“, i „Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica“ koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 33.

(Korištenje sredstava na razdjelu 18. Ministarstvo privrede Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Budžeta, pozicije: "Pretvaranje nepoljoprivrednog u poljoprivredno zemljište", "Podrška projektima neprofitnih organizacija", "Izrada lovno gospodarskih osnova i naknade šteta od divljači – zakupnine lovišta", "Organizacija privrednih i sajamskih manifestacija", "Fond podrške privredi zbog posljedica izazvanih korona virusom i elementarnim nepogodama", "Podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji", "Unapređenje zdravstvenog stanja životinja", "Poticaj razvoju male privrede", "Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa poduzetničkih zona na području Kantona Sarajevo i sufinansiranje projekata općinskih poslovnih inkubatora", "Zaštita vodotoka i inundacionih područja", "Kapitalni projekti iz šumarstva", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 34.

(Korištenje sredstava na razdjelu 20. Ministarstvo zdravstva Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 20. Budžeta, pozicije: "Prevenција, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo", "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 35.

(Korištenje sredstava na razdjelu 21. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 21. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - predškolsko i osnovno obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - srednje obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - pomoćne usluge u obrazovanju", "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 36.

(Korištenje sredstava na razdjelu 22. Ministarstvo kulture i sporta Kantona)

(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 22. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi gradu i općinama", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta i inkluzija", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture i inkluzija", "Kapitalni transferi gradu i općinama iz oblasti sporta", "Kapitalni transferi gradu i općinama iz oblasti kulture", "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture", koriste se po programima koje donosi Vlada.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana Ministarstvo kulture i sporta Kantona će za sredstva sa pozicija:

- a) „Temeljna udruženja naroda BiH od posebnog značaja za Kanton Sarajevo“ zaključiti ugovore o grant sredstvima za „Bošnjačku zajednicu kulture“, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta", Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija", Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca „VKBI“, Hrvatsko narodno vijeće BiH „HNV“ i Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost u BiH „SGV“,
- b) „Institucije kulture Bosne i Hercegovine - Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, Kinoteka BiH“, zaključiti ugovore o grant sredstvima u skladu sa Zakonom o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je osnivač BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 17/24) i,
- c) „Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo“ zaključiti ugovor o grant sredstvima u skladu sa Odlukom o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/25).

Član 37.

(Korištenje sredstava na razdjelu 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 23. Budžeta, pozicije: "Zaštita porodice sa djecom", "Zaštita civilnih žrtava rata", "Socijalna zaštita", "Raseljena lica i izbjeglice", "Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerentološki centar", "Tekući transferi: Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo, Udruženju oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, Udruženju paraplegičara, kvadriplegičara i dječije paralize Kantona Sarajevo, Udruženju gluhih Kantona Sarajevo, Udruženju oboljelih od poliomijelitisa, povrede mozga i kičmene moždine Kantona Sarajevo, Udruženju osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo, Udruženju za podršku osobama

sa intelektualnim teškoćama Kantona Sarajevo "Oaza", Udruženju invalida rada Kantona Sarajevo", "Sufinansiranje rada javnih kuhinja", "Socijalni projekti", "Izrada strategije demografskog razvoja", "Sistemska saradnja sa dijasporom", "Nabavka građevina", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 38.

(Korištenje sredstava na razdjelu 33. Ministarstvo komunalne privrede , infrastrukture , prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 33. Budžeta, pozicije: "Opšte mjere zaštite okoliša", "Ostali programi- Podrška lokalnim zajednicama, ustanovama i neprofitnim organizacijama iz oblasti komunalne djelatnosti", "Finansiranje troškova iz segmenta zajedničke i individualne komunalne potrošnje", "Energijska efikasnost i zaštita okoliša", "Stambeni razvoj", "Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata i infrastrukture kojim upravljaju KJKP-a", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 39.

(Korištenje sredstava na razdjelu 35. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 35. Budžeta, pozicije: „Tekući transferi Gradu i općinama“, „Tekući transferi pojedincima“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama i inkluzija – visoko obrazovanje“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – nauka“, „Kapitalni transferi Gradu i općinama“, „Izgradnja kampa „Marš mira“, „Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti“, „Nabavka opreme“, „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ i „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 40.

(Program utroška sredstava)

- (1) Budžetski korisnici obavezno predlažu Vladi programe utroška sredstava iz čl. 23. do 39. ovog zakona.
- (2) Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te način i rokovi izvještavanja.
- (3) Budžetski korisnici obavezno uključuju načela rodno odgovornog budžeta u programe utroška i izvještaje o utrošenim sredstvima Budžeta iz čl. 23. do 39. ovog zakona.
- (4) Budžetski korisnici kod kojih su planirani tekući transferi dužni su obavezati krajnje korisnike tekućih transfera da uključe rodni aspekt prilikom rasporeda sredstava tekućih transfera, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.
- (5) Izvještaj o dodjeljenim sredstvima sa listom korisnika kojima su sredstva dodjeljena, budžetski korisnici su dužni objaviti na svojoj internet stranici.

Član 41.
(Upravljanje sredstvima u okviru programa o utrošku sredstava)

Budžetski korisnici osiguravaju transparentnost i efikasnost upravljanja budžetskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava iz čl. 23. do 39. ovog zakona.

Član 42.
(Računovodstvo)

- (1) Svi budžetski korisnici dužni su voditi evidenciju pomoćnih knjiga i to: ulaznih faktura, izlaznih faktura, blagajne, stalnih sredstava, kredita, plaća, sitnog inventara, dnevnih i knjigu potraživanja.
- (2) Budžetski korisnici koji se prijavljuju kao obveznici poreza na dodanu vrijednost obavezni su voditi posebne evidencije pomoćnih knjiga za ulazne i izlazne fakture, u kojima je prikazan ulazni i izlazni porez na dodanu vrijednost.

Član 43.
(Primjena propisa, priznavanje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka)

- (1) Ministarstva i drugi budžetski korisnici su obavezni primjenjivati budžetsko računovodstvo i Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona.
- (2) Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na JRT.
- (3) Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala.

IV ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM, FINANSIJSKOM I NEFINANSIJSKOM IMOVINOM

Član 44.
(Zaduživanje i upravljanje dugom)

- (1) Kanton može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 45/25).
- (2) Sve obaveze koje čine dug Kantona imaju jednak status i prioritetna su obaveza Kantona za plaćanje.
- (3) Zadučivanje se može provesti na inostranom i /ili domaćem tržištu novca i kapitala.
- (4) Za upravljanje dugom Kantona nadležno je Ministarstvo finansija.
- (5) U 2026. godini Kanton će se dugoročno zadužiti na domaćem finansijskom tržištu u visini do 122.064.623,00 KM, a kod ino kreditora u visini do 350.787.371,00 KM.

- (6) Sredstva potrebna za servisiranje duga Kantona u 2026. godini iznose 256.912.190,00 KM.
- (7) Dospjele obaveze za servisiranje duga Kantona u izvršavanju budžeta imaju prioritet plaćanja u odnosu na sve druge rashode i izdatke i mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Član 45.
(Upravljanje imovinom)

- (1) Budžetski korisnik koji stekne nekretninu, obavezan je u roku od 30 dana od dana sticanja podnijeti zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Pravobranilaštvo) radi podnošenja prijedloga za upis nekretnine u zemljišne knjige.
- (2) Pravobranilaštvo će sastaviti zemljišnoknjižni prijedlog i isti podnijeti nadležnom sudu radi upisa nekretnine u zemljišne knjige.
- (3) Budžetski korisnik je dužan u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

Član 46.
(Upis i evidentiranje nekretnina u Glavnu knjigu trezora)

- (1) Kada budžetski korisnik stiče nekretninu bez naknade, Pravobranilaštvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog za upis nekretnine po prethodno dobijenoj saglasnosti od Vlade.
- (2) Budžetski korisnik je dužan u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige nekretnine iz stava (1) ovog člana operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

Član 47.
(Vođenje evidencije o imovini)

- (1) Kada se sredstva Budžeta koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravnog lica, Kanton postaje vlasnikom u tim pravnim licima srazmjerno uloženim sredstvima.
- (2) Imovinu koja je u vlasništvu Kantona iz stava (1) ovog člana upisuje njen korisnik u svojoj evidenciji, a pravna lica upisuju Kanton kao vlasnika srazmjernog dijela kapitala.
- (3) Evidenciju o imovini i vlasničkim udjelima iz st. (1) i (2) ovog člana vode korisnici i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona putem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a nalog sa adekvatnom dokumentacijom, dostavljaju operativnoj jedinici radi finansijske evidencije imovine u Glavnoj knjizi Trezora.

V FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 48.

(Podnošenje periodičnih konsolidovanih izvještaja)

Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za budžet Kantona, općina i Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 25. aprila tekuće godine.

Član 49.

(Podnošenje periodičnih izvještaja o izvršavanju Budžeta)

- (1) Budžetski korisnici dužni su dostaviti periodične izvještaje za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 28. februara tekuće godine, sa obrazloženjem koje se odnosi na programske rezultate izvršavanja Budžeta i godišnji obračun svog finansijskog plana za prethodnu godinu.
- (2) Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične izvještaje o izvršavanju Budžeta za periode iz stava (1) ovog člana u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 25. aprila tekuće godine.

Član 50.

(Podnošenje periodičnih izvještaja općina, Grada i vanbudžetskih fondova)

- (1) Općinske i Gradska služba za finansije dužne su dostaviti periodične izvještaje Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 5. marta tekuće godine.
- (2) Periodične izvještaje o izvršenju finansijskih planova vanbudžetski fondovi dostavljaju resornim ministarstvima i Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 5. marta tekuće godine.
- (3) Ministarstvo finansija periodične izvještaje o izvršenju budžeta Kantona, općina i Grada dostavlja Federalnom ministarstvu finansija u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 15. marta tekuće godine.

Član 51.

(Godišnji obračun)

- (1) Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i potpisan i ovjeren od strane certificiranog računovođe i rukovodioca budžetskog korisnika predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FIA).
- (2) Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su jedan primjerak godišnjeg obračuna za prethodnu godinu, ovjerenog od strane FIA-e, dostaviti Ministarstvu finansija i nadležnim institucijama u skladu sa zakonom i drugim propisima, najkasnije do kraja februara tekuće godine.

- (3) U slučaju da budžetski korisnik završni godišnji obračun ne podnese pravovremeno, ministar finansija ima pravo privremeno obustaviti odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem godišnjeg obračuna.
- (4) Ministar finansija donosi akt o predbilansnim radnjama i godišnjem obračunu.

Član 52.
(Godišnji izvještaj)

- (1) Općinske i Gradska služba za finansije dužne su dostaviti godišnje računovodstvene izvještaje Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
- (2) Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima i Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 53.
(Dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom ministarstvu finansija)

Ministarstvo finansija dostavlja godišnje izvještaje za budžete općina i Grada i godišnji izvještaj za budžet Kantona Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 54.
(Dostavljanje izvještaja Vladi i Skupštini Kantona)

- (1) Ministarstvo finansija dužno je pravovremeno dostaviti Vladi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu koji Vlada podnosi na usvajanje Skupštini Kantona u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine.
- (2) Izvještaj o izvršavanju Budžeta izrađuje se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 55.
(Objavljivanje izvještaja)

Periodični i godišnji izvještaji o izvršavanju Budžeta objavljuju se na službenoj internet stranici Ministarstva finansija u roku od deset dana od dana njihovog podnošenja.

Član 56.
(Izvještaji o utrošku kreditnih i grant sredstava razvojno – investicionih projekata)

- (1) Resorna ministarstva koja su nadležna za implementaciju razvojno-investicionih projekata finansiranih iz kredita, grantova, sufinansiranjem iz Budžeta, vlastitim učešćem i drugih izvora, dužna su kvartalno dostavljati izvještaje Ministarstvu finansija o utrošku sredstava obuhvaćenih planom za 2026. godinu, po projektima i periodima.
- (2) Resorna ministarstva dužna su po zahtjevu Ministarstva finansija dostaviti dokumentaciju o namjenskom korištenju kreditnih sredstava.

- (3) Po završetku projekta resorna ministarstva obavezna su Vladi podnijeti završni izvještaj o projektu u skladu sa Instrukcijom za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/13).

Član 57.

(Razmatranje izvještaja o poslovanju vanbudžetskih korisnika)

Vlada, na prijedlog resornog ministarstva, dva puta godišnje razmatra izvještaje o poslovanju vanbudžetskih korisnika.

VI BUDŽETSKI NADZOR, INTERNA KONTROLA, REVIZIJA BUDŽETA I KAZNENA ODREDBA

Član 58.

(Budžetski nadzor)

Nadzor zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja sredstava iz Budžeta vrši budžetska inspekcija na način utvrđen Zakonom o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine i Uredbom o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/14).

Član 59.

(Interna kontrola i revizija Budžeta)

(1) Budžetski korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu s međunarodnim standardima interne kontrole i organizovati internu reviziju u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 47/08 i 101/16).

(2) Reviziju Budžeta vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 22/06).

Član 60.

(Kaznena odredba)

Odgovorno lice budžetskog korisnika, odgovorno lice vanbudžetskog fonda, nosilac izvršne vlasti Kantona, Grada ili općine, nadležan za budžet ili drugo odgovorno lice, kažnjava se za prekršaj koji napravi u skladu sa odredbama čl. 102. i 103. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61. (Rok za donošenje akata)

Ministar finansija će u roku do kraja fiskalne godine donijeti akte iz čl. 19 stav (2) i 51. stav (4) ovog zakona.

Član 62. (Primjena Zakona)

(1) Na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, primjenjivat će se Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) U slučaju da drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja budžeta i pravima i obavezama korisnika budžetskih sredstava koje su u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se odredbe ovog zakona.

Član 63. (Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a primjenjivat će se od 01. januara 2026. godine.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Elvedin Okerić

Broj: 01-02-
Sarajevo,

Obrazloženje

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u čl. 18.b) i 38. stav (6) Ustava Kantona Sarajevo kojim je utvrđeno da Skupština Kantona donosi zakone, te da se finansiranje funkcija Kantona vrši kroz Budžet koji donosi Skupština Kantona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U skladu sa ustavnim opredjeljenjima, a u cilju obezbjeđivanja finansiranja funkcija Kantona iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu, neophodno je donijeti zakon o izvršavanju Budžeta Kantona za 2026. godinu.

Članom 46. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) utvrđeno je da se Budžet izvršava u skladu sa zakonom o izvršavanju Budžeta.

Članom 165. i 166. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22- Ispravka i 47/24) propisano je da se na donošenje budžeta i Zakona o izvršavanju budžeta primjenjuju odredbe Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

PRAVNA RJEŠENJA

I Opće odredbe

Članom 1. utvrđeno je da se zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu uređuje: struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim, zaduživanje, upravljanje dugom, finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) i ministra finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Mistar finansija) u izvršavanju Budžeta, kazne za neispunjavanje obaveza i druga pitanja u vezi sa izvršavanjem Budžeta.

Članom 2. utvrđeno da gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu uključuje oba roda.

II Struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Budžeta

Članom 3. utvrđen je sadržaj Budžeta. Budžet se sastoji od općeg, posebnog dijela, pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja i budžetske dokumentacije. Opći dio Budžeta sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih primitaka i izdataka i Računa finansiranja na nivou ukupnog Budžeta. Poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po ekonomskoj, funkcionalnoj klasifikaciji prema izvorima finansiranja. Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po svim izvorima finansiranja.

Budžetska dokumentacija se sastoji od pripadajućih aneksa i obrazloženja Budžeta.

Članom 4. utvrđeno je iz čega se sastoji račun prihoda i rashoda Budžeta, račun kapitalnih primitaka i izdataka i račun finansiranja Budžeta.

III Izvršavanje Budžeta

Članom 5. utvrđeno je da se sredstva Budžeta odobravaju korisnicima koji su u Budžetu određeni kao nosioci sredstava na pojedinim pozicijama, da budžetski korisnici mogu preuzeti obveze na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu Budžeta a prema dinamici utvrđenoj planom novčanih tokova i tromjesečnim i mjesečnim operativnim planom, te da se Budžet izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacije raspoloživih sredstava koji odobrava ministar finansija. Takođe je utvrđeno da se u slučaju neusklađenosti priliva sredstava u Budžet prema tromjesečnim i mjesečnim planovima novčanih tokova, Ministarstvo finansija može izmjeniti dinamika doznake sredstava pojedinim budžetskim korisnicima.

Članom 6. utvrđena je nadležnost Ministarstva finansija za izradu tromjesečnih i mjesečnih planova novčanih tokova kojima se predviđa priliv i odliv sredstava sa JRT i koji predstavljaju osnovu za izvršavanje Budžeta. Pri izradi planova novčanih tokova Ministarstvo finansija koristi informacije iz različitih izvora: krajnje stanje na JRT za prethodni period, predviđanja svih prihoda i primitaka na JRT, predviđanja svih rashoda i izdataka, predviđanja servisiranja duga, projekcije inozemne pomoći i pozajmljivanja i kretanja ključnih makroekonomskih parametara. Ovim članom utvrđeno je da plan novčanih tokova razmatra i odobrava Odbor za likvidnost Budžeta koji imenuje ministar finansija.

Ukoliko je planiran deficit, u plan novčanih tokova uključuju se i preporuke o korektivnim mjerama. Izuzetno, u slučaju nedostatka sredstava za isplatu plaća zaposlenih kod budžetskih korisnika, Vlada na prijedlog Ministarstva finansija, može donijeti odluku o pozajmljivanju neangažovanih sredstava sa transakcijskih računa otvorenih u okviru JRT u iznosu nedostajućeg dijela sredstava.

Ministarstvo finansija izvršit će povrat pozajmljenih sredstava iz narednih tekućih priliva sa transakcijskog računa u korist podračuna sa kojih su sredstva pozajmljena najkasnije do 31.12. tekuće godine. U skladu sa planom novčanih tokova i raspoloživim novčanim sredstvima vrši se alokacija sredstava budžetskim korisnicima, za izmirenje obaveza.

Članom 7. utvrđeno je da Ministarstvo finansija, na osnovu usvojenog Budžeta i tromjesečnih planova novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka, da budžetski korisnici su dužni dostavljati prijedloge tromjesečnih operativnih planova iskazanih po mjesecima u skladu s instrukcijom Ministarstva finansija. Tromjesečni planovi su okvirni planovi, da ako budžetski korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog tromjesečnog operativnog plana u roku definisanom instrukcijom Ministarstva finansija, operativni plan za tog budžetskog korisnika utvrđuje Ministarstvo finansija, da Ministarstvo finansija obavijestit će budžetske korisnike o odobrenim operativnim budžetima, a u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija, da budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom, a u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija, kao i da rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period, koji je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija.

Članom 8. utvrđeno je da budžetski korisnici ne mogu stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta putem operativnih planova za tog korisnika, utvrđeno, da ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i ovim zakonom, te da su korisnici doznačenih transfera ili zajmova dužni dostaviti resornom ministarstvu izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. U slučaju da korisnici ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.

Članom 9. utvrđeno je da će se Budžet izvršavati po slijedećoj dinamici: servisiranje vanjskog i unutrašnjeg duga Kantona Sarajevo, povrati više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda po rješenjima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa, plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenima, izdaci za materijal i usluge, tekući transferi, kapitalni transferi i izdaci za nabavku stalnih sredstava i ostali rashodi i izdaci.

Članom 10. utvrđeno je da se sredstva iz tekuće rezerve podmiruju za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih prije planiranja Budžeta nije bilo moguće predvidjeti. Tekuća rezerva iznosi do 3% ukupnih prihoda Budžeta bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i primitaka.

Takođe, je utvrđeno da o raspodjeli sredstava tekuće rezerve odlučuje Vlada, u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve, utvrđenih u odluci o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo. Ovim članom je utvrđen iznos korištenja rezerve koji može odobriti premijer Kantona. Takođe je propisana obaveza Ministarstva finansija da Vladi podnosi tromjesečni izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve, a da Vlada polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona.

Propisana je obaveza korisnika sredstava tekuće rezerve da podnose izvještaj o utrošku sredstava, a da neutrošeni dio sredstava vrate u tekuću rezervu, kao i obaveza da se odluka o utrošku tekuće rezerve objavljuje u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Članom 11. utvrđeno je ako se u toku godine na osnovu propisa smanji nadležnost budžetskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine budžetski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću rezervu ili budžetskom korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada.

Članom 12. utvrđeno je da se svi javni prihodi koji pripadaju Budžetu Kantona uplaćuju na JRT. Ovim članom je propisano da se preko transakcijskog računa vrši obavljanje platnih transakcija, te da potpisnici naloga platnih transakcija mogu biti Premijer Kantona, ministar finansija, pomoćnik ministra finansija za trezor ili lica iz Ministarstva finansija koja ovlasti ministar finansija.

Članom 13. utvrđeno je da se odobrene aproprijacije za fiskalnu godinu mogu koristiti do 31. januara naredne godine, te da se aproprijacije mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova. Ovim članom je utvrđeno da se aproprijacije mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz usvojenih programa javnih investicija, a koji su iskazani u tabeli pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja. Iste se prenose pod uslovom da se nastavlja realizacija ulaganja koje se finansira iz Budžeta, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika koji se dostavlja Ministarstvu finansija nakon završetka fiskalne godine. Uz zahtjev za prijenos neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja dostavlja se detaljno obrazloženje implementacije programa ulaganja, kao i razlozi i dokumentacija za eventualno

kašnjenje u realizaciji istih. Na prijedlog Ministarstva finansija, odluku o prijenosu neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja zbirno za sva kapitalna ulaganja donosi Vlada do 15.marta. Na osnovu navedene odluke, Ministarstvo finansija će putem operativnog budžeta staviti na raspolaganje neutrošene iznose sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja budžetskim korisnicima. Neutrošena sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja mogu se, uz dato obrazloženje budžetskih korisnika mogu se usmjeriti za finansiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja u narednoj fiskalnoj godini.

Članom 14. utvrđuje se način korištenja prihoda od vlastite djelatnosti, donacija, transfera, namjenskih prihoda i kreditnih sredstava.

Takođe se obavezuju korisnici da vlastite prihode, donacija, transfere, namjenske prihode i kreditna sredstva koriste na način i po postupku utvrđenim u zakonima, uredbama i drugim podzakonskim aktima.

Ovim članom je utvrđeno da vlastiti prihodi, donacije, transferi i namjenska sredstva koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se u toku godine, će se na prijedlog budžetskog korisnika unositi i raspoređivati odlukom Ministarstva finansija i postaju sastavni dio Budžeta, a odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", te da će Ministarstvo finansija kvartalno izvještavati Vladu o unosu u Budžet uplaćenih prihoda i primitaka.

Istim članom je utvrđeno da se donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu utrošeni u 2025. godini razgraničavaju i po usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu odlukom Vlade unose se u Budžet naredne godine, nadležna ministarstva i drugi budžetski korisnici odgovorni su za planiranje, prikupljanje i uplaćivanje vlastitih prihoda u Budžet.

Članom 15. utvrđeno je da se vlastiti prihodi, transferi i prihodi čija je namjena utvrđena posebnim propisima uplaćuju na depozitni račun Budžeta, te da se vlastiti prihodi moraju utrošiti do kraja budžetske godine, a neutrošeni dio vlastitih prihoda postaje javni prihod Budžeta naredne godine. Istim članom je propisano da se vlastiti prihodi koje ostvari Univerzitet u Sarajevu i njegove organizacione jedinice, a neutroše se u 2025. godini mogu prenijeti u naredne tri fiskalne godine, a neutrošeni dio vlastitih prihoda nakon isteka tri fiskalne godine postaju javni prihod Budžeta, izuzev vlastitih prihoda uplaćenih za sticanje naučnog stepena doktorata nauka, prihodi od naučnoistraživačkog rada fakulteta, prihodi od projekata i prihodi od specijalizacija.

Univerzitet u Sarajevu i njegove organizacione jedinice mogu koristiti vlastite prihode za izmirenje plaća i naknada troškova zaposlenih, doprinosa i posebnih naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda u iznosu 20% od planiranih a naplaćenih vlastitih prihoda koje ostvare u toku Budžetske godine i razgraničenih vlastitih prihoda iz prethodnih godina.

Članom 16. utvrđeno je da se u slučaju da se naknadno utvrdi da je isplata iz Budžeta izvršena nezakonito ili nenamjenski, budžetski korisnik je dužan odmah zahtijevati povrat budžetskih sredstava, te da, ako se nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu, ministar finansija donosi rješenje o povratu sredstava na JRT. Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini budžetskom korisniku umanjit će se budžetska sredstva za iznos nenamjenskog utroška sredstava u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava. Takođe je utvrđeno da se pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet vraćaju uplatiocima sa depozitnog računa na teret tih prihoda za tekuću godinu, a prihodi koji su uplaćeni u prošlim godinama vraćaju se uplatiocima sa transakcijskih računa iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva finansija sa pozicije drugi tekući rashodi, te da povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda odobrava ministar finansija.

Članom 17. utvrđeno je da Ministarstvo finansija na prijedlog budžetskog korisnika može jednom kvartalno donijeti odluku o preraspodjeli rashoda, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za budžetskog korisnika. Takođe, ovim članom je regulisano da je preraspodjela sredstava iznimno dozvoljena između budžetskih korisnika, o čemu odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija.

Uz zahtjev za preraspodjelu budžetski korisnik koji je u sastavu resornog ministarstva dužan je Ministarstvu finansija dostaviti saglasnost tog ministarstva za traženu preraspodjelu.

Članom 18. utvrđeno je da se sredstva za plaće osiguravaju budžetskim korisnicima na osnovu zakona i propisa kojima su regulisane plaće i naknade.

Istim članom je propisana osnovica i bod za obračun plaća budžetskim korisnicima kojima se plaće i naknade utvrđuju Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo utvrđena je osnovica u iznosu 420 KM.

Ovim članom je utvrđeno da se osnovicu za obračun plaća za ostale budžetske korisnike utvrđuju u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorima između Vlade i sindikata, Sporazumima o osnovici za obračun plaća potpisanim između Vlade i sindikata i drugim važećim propisima kojima se regulišu plaće budžetskih korisnika Kantona, te da Vlada utvrđuje bod za obračun plaće za budžetske korisnike u iznosu 1,00.

Istim članom je regulisano da su budžetski korisnici dužni POC-u i Ministarstvu finansija dostavljati rješenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u roku od osam dana od dana zasnivanja, odnosno prestanka radnog odnosa, kao i rješenja o prekovremenom radu, a radi potpune kontrole u sistemu Centralizovanog obračuna plaća, te da kontrolu platnih razreda i koeficijenata utvrđenih u rješenjima vrši GOC i da prekovremeni rad može trajati najviše osam sati sedmično, da će se sredstva sa pozicije naknade troškova zaposlenih doznačavati u skladu sa propisima, a naknade za rad u komisijama u skladu sa Odlukom Vlade.

Članom 19. utvrđeno je da se sredstva za planirane bruto plaće i naknade troškova uposlenih i izdaci za materijal i usluge, izdaci za otplate dugova, transferi za povrat više uplaćenih prihoda iz prethodnog perioda, kao i planiranih tekućih i kapitalnih transfera koriste prema operativnim budžetima, odnosno prema tromjesečnim i mjesečnim operativnim budžetima. Ministar finansija donosi akt o operativnom planiranju, izvršavanju budžeta i evidentiranju rashoda i izdataka.

Članom 20. utvrđeno je da su korisnici u postupku nabavke roba, radova i usluga obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Članom 21. utvrđeno je da će se sredstva tekućih transfera, izuzev transfera pojedincima, transferisati u skladu sa odobrenim operativnim planovima, zavisno od priliva sredstava u Budžet.

Članom 22. utvrđeno je finansiranje političkih stranaka i koalicija i parlamentarnih grupa zastupljenih u Skupštini Kantona na slijedeći način:

Sredstva namjenjena za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka, nezavisnih kandidata i parlamentarnih grupa zastupljenih u Skupštini Kantona Sarajevo, raspoređuju se tako da se:

- 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,

-60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat, ima u trenutku dodjele mandata, a parlamentarnim grupama prema broju poslaničkih mandata,
-10% od ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom polu.
Ova podjela sredstava usklađena je s Zakonom o finansiranju političkih partija. Kriteriji za raspoređivanje sredstava za finansiranje udruženja i pojedinaca, utvrđeni su propisom Vlade.

Članom 23. utvrđeno je korištenje sredstva na razdjelu 10. glava 03. Budžeta, Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona, pozicija: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se po programima koje donosi Vlada.

Članom 24 utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 01. Budžeta, Kabineta premijera Kantona, pozicije: "Transferi vjerskim zajednicama" i "Transfer Međureligijskom vjeću", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Članom 25. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 12. Ureda Vlade Kantona za dijasporu, pozicije: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i „Tekući transferi u inostranstvo“, koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Članom 26. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 13. Budžeta, pozicije: „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Tekući transferi pojedincima - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Podrška i pomoć radu Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Transfer neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata za područja Srebrenice - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Implementacija Zakona o Srebrenici“, „Drugi tekući rashodi“ i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Implementacija Zakona o Srebrenici“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članom 27. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 12. Budžeta, Ministarstva pravde i uprave Kantona, pozicije: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti fondovima", "Subvencije javnim preduzećima - JP Televizija Kantona Sarajevo", "Drugi tekući rashodi", koristit će se po programima koje donosi Vlada.

Članom 28. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 13. Budžeta, Ministarstva za boračka pitanja Kantona pozicije: "Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica", "Jednokratne pomoći boračkoj populaciji", "Mjesečni transferi boračkoj populaciji", "Sredstva za zdravstvenu zaštitu boračke populacije", "Troškovi rente i uređenja za boračku populaciju", "Tekući transferi za očuvanje tekovina OOR 92-95 i NOR 41-45", "Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u saradnji sa neprofitnim organizacijama", "Kapitalni transferi za očuvanje tekovina OOR 92-95 i NOR 41-45", "Pomoć za rješavanje stambenih potreba boračke populacije", koristit će se po programima koje donosi Vlada.

Članom 29. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 13. Budžeta, JU „Memorijalni centar Sarajevo“ pozicije: "Nabavka zemljišta za proširenje "Memorijalnog centra Sarajevo", "Nabavka građevina za Memorijalni centar Sarajevo", "Nabavka opreme za

Memorijalni centar Sarajevo", "Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja, memorijalnih i spomeničkih kompleksa", koristit će se po programima koje donosi Vlada.

Članom 30. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 14. Budžeta, Ministarstva saobraćaja pozicije: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima", "Subvencije javnim preduzećima", "Kapitalni transferi gradu i općinama", "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama", "Kapitalni transferi javnim preduzećima", "Izdaci za nabavku stalnih sredstava", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Članom 31. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 14. glava 02. Budžeta, Ministarstva saobraćaja Kantona - Direkcija za puteve, pozicije: "Izgradnja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo", "Nabavka opreme za saobraćajnu infrastrukturu" i "Rekonstrukcija, rehabilitacija i investiciono održavanje puteva i mostova", koristit će se po programima koje donosi Vlada

Članom 32. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 17. glava 02. Budžeta, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona – Uprava policije pozicije: „Nabavka opreme“, „Nabavka motornih vozila - Uprava policije“, „Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) – Uprava policije“, „Nabavka radarskih sistema“, i „Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica“ koristit će se po programima koje donosi Vlada.

Članom 33. utvrđeno je korištenje sredstva na razdjelu 18. Budžeta, pozicije: "Pretvaranje nepoljoprivrednog u poljoprivredno zemljište", "Podrška projektima neprofitnih organizacija", "Izrada lovno gospodarskih osnova i naknade šteta od divljači – zakupnine lovišta", "Organizacija privrednih i sajamskih manifestacija", "Fond podrške privredi zbog posljedica izazvanih korona virusom i elementarnim nepogodama", "Podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji", "Unapređenje zdravstvenog stanja životinja", "Poticaj razvoju male privrede", "Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa poduzetničkih zona na području Kantona Sarajevo i sufinansiranje projekata općinskih poslovnih inkubatora", "Zaštita vodotoka i inundacionih područja", "Kapitalni projekti iz šumarstva", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članom 34. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 20. Budžeta, Ministarstva zdravstva Kantona pozicije: "Prevenција, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo", "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Članom 35. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 21. Budžeta, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona pozicije: "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - predškolsko i osnovno obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - srednje obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - pomoćne usluge u obrazovanju", "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava", koristit će se po programima koje donosi Vlada.

Članom 36. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 22. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi gradu i općinama", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta i inkluzija", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture i inkluzija", "Kapitalni transferi gradu i općinama iz oblasti sporta", "Kapitalni transferi gradu i općinama iz oblasti kulture", "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Istim članom utvrđeno je da izuzetno od predhodnog utvrđenog Ministarstvo kulture i sporta Kantona će za sredstva sa pozicija:

a) "Temeljna udruženja naroda BiH od posebnog značaja za Kanton Sarajevo" zaključiti ugovore o grant sredstvima za Bošnjačku zajednicu kulture, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta", Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija", Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca „VKBI“, Hrvatsko narodno vijeće BiH „HNV“ i Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost u BiH „SGV“.

b) "Institucije kulture Bosne i Hercegovine - Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, Kinoteka BiH", zaključiti ugovore o grant sredstvima u skladu sa Zakonom o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je osnivač Bosna i Hercegovina („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 17/24).

c) „Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo“ zaključiti ugovor o grant sredstvima u skladu sa Odlukom o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/25).

Članom 37. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 23. Budžeta, Ministarstva za rad , socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona pozicije: "Zaštita porodice sa djecom", "Zaštita civilnih žrtava rata", "Socijalna zaštita", "Raseljena lica i izbjeglice", "Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerentološki centar", "Tekući transferi: Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo, Udruženju oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, Udruženju paraplegičara , kvadriplegičara i dječije paralize Kantona Sarajevo, Udruženju gluhih Kantona Sarajevo, Udruženju oboljelih od poliomyelitisa , povrede mozga i kičmene moždine Kantona Sarajevo, Udruženju osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo, Udruženju za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama Kantona Sarajevo "Oaza", Udruženju invalida rada Kantona Sarajevo", "Sufinansiranje rada javnih kuhinja", "Socijalni projekti", "Izrada strategije demografskog razvoja", "Sistemska saradnja sa dijasporom", "Nabavka građevina", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Članom 38. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 33. Budžeta, pozicije: "Opšte mjere zaštite okoliša", "Ostali programi-Podrška lokalnim zajednicama, ustanovama i neprofitnim organizacijama iz oblasti komunalne djelatnosti", "Finansiranje troškova iz segmenta zajedničke i individualne komunalne potrošnje", "Energijska efikasnost i zaštita okoliša", "Stambeni razvoj", "Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata i infrastrukture kojim upravljaju KJKP-a", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članom 39. utvrđeno je korištenje sredstava na razdjelu 35. Budžeta, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona) pozicije: „Tekući transferi Gradu i općinama“, „Tekući transferi pojedincima“, „Tekući tranferi neprofitnim organizacijama i inkluzija – visoko obrazovanje“, „Tekući tranferi neprofitnim organizacijama – nauka“, „Kapitalni tranferi Gradu i općinama“, „Izgradnja kampa „Marš mira“, „Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti“, „Nabavka opreme“, „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ i „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Članom 40. utvrđeno je da budžetski korisnici obavezno predlažu Vladi programe utroška sredstava iz čl. 23. do 39. ovog Zakona, da su bitni elementi programa: naziv programa, svrha programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te način i rokove izvještavanja.

Ovim članom je propisano da budžetski korisnici obavezno uključuju načela rodno odgovornog budžeta u programe utroška i izvještaje o utrošenim sredstvima Budžeta iz čl. 23. do 39. ovog zakona,

Takođe je propisano da budžetski korisnici kod kojih su planirani tekući transferi dužni su obavezati krajnje korisnike tekućih transfera da uključe rodni aspekt prilikom rasporeda sredstava tekućih transfera, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

Izvještaj o dodjeljenim sredstvima sa listom korisnika kojima su sredstva dodjeljena, budžetski korisnici su dužni objaviti na svojoj web stranici.

Članom 41. utvrđeno je da budžetski korisnici osiguravaju transparentnost i efikasnost upravljanja budžetskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava iz čl. 23. do 39. ovog Zakona.

Članom 42. utvrđeno je da su svi budžetski korisnici dužni voditi evidenciju pomoćnih knjiga i to: ulaznih faktura, izlaznih faktura, blagajne, stalnih sredstava, kredita, plaća, sitnog inventara, dnevnik i knjigu potraživanja, a korisnici koji se prijavljuju kao PDV obveznici obavezni su voditi posebne evidencije pomoćnih knjiga za ulazne i izlazne fakture, u kojima je prikazan ulazni i izlazni PDV, što je u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost.

Članom 43. utvrđeno je da su ministarstva i drugi budžetski korisnici obavezni primjenjivati budžetsko računovodstvo uz poštivanje računovodstvenih načela i Računovodstvene politike.

IV Zaduživanje i upravljanje dugom, finansijskom i nefinansijskom imovinom

Članom 44. utvrđeno je Kanton može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, da sve obaveze koje čine dug Kantona imaju jednak status i prioritetna su obaveza Kantona za plaćanje, da zaduživanje se može provesti na inostranom i /ili domaćem tržištu novca i kapitala, da za upravljanje dugom Kantona nadležno je Ministarstvo finansija, da dospjele obaveze za servisiranje duga Kantona u izvršavanju budžeta imaju prioritet plaćanja u odnosu na sve druge rashode i izdatke, i mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Čl. 45., 46. i 47. utvrđeno je upravljanje imovinom u smislu obaveze podnošenja zahtjeva Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo za dalje aktivnosti na uknjižbi vlasništva u zemljišnim knjigama. Utvrđuje se obaveza vođenja evidencije o imovini u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preko Uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i kod korisnika, te obaveza dostavljanja dokumentacije radi evidencije u Glavnoj knjizi trezora.

V Finansijsko izvještavanje

Članom 48. utvrđeno je da Ministarstvo finansija podnosi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za budžet Kantona, općina i Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 25. aprila tekuće godine.

Članom 49. utvrđena je obaveza budžetskih korisnika da dostavljaju periodične izvještaje za periode: od 1.januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra

Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 28. februara tekuće godine.

Članom 50. utvrđena je obaveza općinskih i Gradske službe za finansije i vanbudžetskih fondova da dostavljaju periodične izvještaje Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 5. marta tekuće godine.

Istim članom je propisano da Ministarstvo finansija periodične izvještaje o izvršenju budžeta Kantona, općina i Grada dostavlja Federalnom ministarstvu finansija u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 15. marta tekuće godine.

Članom 51. utvrđeno je da su budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i dostaviti ga Ministarstvu finansija i nadležnim institucijama u skladu sa zakonom i drugim propisima, najkasnije do kraja februara tekuće godine, te ukoliko budžetski korisnik završni godišnji obračun ne podnese pravovremeno, ministar finansija ima pravo privremeno obustaviti odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem godišnjeg obračuna. Ministar finansija donosi akt o predbilansnim radnjama i godišnjem obračunu.

Članom 52. utvrđeno je da su općinske i Gradska služba za finansije dužne dostaviti računovodstvene godišnje izvještaje Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu i da vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima i Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Članom 53. utvrđeno je da Ministarstvo finansija dostavlja godišnje izvještaje za budžete općina i Grada, godišnji izvještaj za budžet Kantona Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Članom 54. utvrđena je obaveza Ministarstva finansija da pravovremeno dostaviti Vladi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu koji Vlada podnosi na usvajanje Skupštini Kantona u roku šest mjeseci od završetka fiskalne godine, te da se izvještaj o izvršavanju Budžeta izrađuje u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Članom 55. utvrđena je obaveza da se periodični i godišnji izvještaji o izvršavanju Budžeta objavljuju na službenoj stranici Ministarstva finansija u roku od deset dana od dana njihovog podnošenja.

Članom 56. utvrđena je obaveza resornih ministarstva koja su nadležna za implementaciju razvojno-investicionih projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, finansiranih iz Ino kreditnih sredstava, da kvartalno dostavljaju izvještaje Ministarstvu finansija o utrošku sredstava obuhvaćenih planom za 2024.godinu, po projektima, kao i obaveza resornih ministarstava da podnesu završni izvještaj o projektu prema Instrukciji za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 14/13).

Članom 57. utvrđeno je da Vlada na prijedlog nadležnih ministarstava dva puta godišnje razmatra izvještaje o poslovanju vanbudžetskih korisnika.

VI Budžetski nadzor, kontrola, revizija Budžeta i kaznena odredba

Članom 58. utvrđeno je da nadzor zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja sredstava iz Budžeta vrši budžetska inspekcija na način utvrđen Zakonom o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine i Uredbom o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 34/14).

Članom 59. utvrđeno je da budžetski korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu s međunarodnim standardima interne kontrole i organizovati internu reviziju u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 47/08 i 101/16), kao i da reviziju Budžeta vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 22/06).

Članom 60. utvrđeno je da će novčanom kaznom bit kažnjeno za prekršaj odgovorno lice budžetskog korisnika, odgovorno lice vanbudžetskog fonda, nosilac izvršne vlasti Kantona, Grada ili općine, nadležan za budžet ili drugo odgovorno lice, u skladu sa kaznenim odredbama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VII Prelazne i završne odredbe

Članom 61. utvrđen su rokovi za donošenje akata.

Član 62. utvrđeno je da će se na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim zakonom primjenjivati Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u slučaju da drugi zakoni i propisi i akti sadrže odredbe o načinu izvršavanja budžeta i pravima i obavezama korisnika budžetskih sredstava koje su u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

Članom 63. utvrđeno je stupanje na snagu zakona.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje Prijedloga zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo.

ZAVRŠNE ODREDBE

Shodno navedenom, predlaže se Vladi da utvrdi Prijedlogzakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu, te nakon utvrđivanja Prijedlog zakona o izvršavanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu dostavi Skupštini Kantona Sarajevo, na donošenje.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
V L A D A

IZVJEŠTAJ
O REZULTATIMA JAVNE RASPRAVE
o Nacrtu zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu

Sarajevo, decembar 2025. godine

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 14.11.2025. godine utvrdila Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu, te je dat rok od 20 (dvadeset) dana za javnu raspravu.

U toku javne rasprave dostavljen je sljedeći prijedlozi:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

“Povodom akta Službe za skupštinske poslove, broj: 15-02-53792/25 od 17.11.2025. godine, predlažemo izmjenju i dopunu člana 36. Nacrta zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu, i to:

- u stavu (1) iza interpukcijskog znaka (“) nakon riječi: “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture” dodaju se riječi: „Kapitalni projekti Ministarstva kulture i sporta“,
- u stavu (2) tačka a) u nazivu „Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, briše se riječ: „Preporod“ i
- u stavu (2) iza tačke b) dodaje se tačka c) i glasi: „Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo“ zaključiti ugovor o grant sredstvima u skladu sa Odlukom o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/25).

Stav predlagača: Primjedba se djelimično prihvata.

JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

„Na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo u kojem je Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo stavljen na javnu raspravu, predlažemo molbu:

Naime, JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevoima u planu razvoja da u 2026. godini nabavi audio i video sistem (razglasna oprema, kino projektor) u Velikoj dvorani, čime bi se znatno povećala njena konkurentna sposobnost, a samim tim i uvećao vlastiti prihod Ustanove.

Shodno gore navedenom, molimo da razmtrite i odobrite sredstva za nabavku kvalitetnog filmskog projektora uz prateću opremu, kao i audio sistem, čime bi se BKC-u otvorio fantastičan set novih poslovnih mogućnosti, posebice u sektoru najma dvorane, kao i produkciju vlastitih programskih sadržaja. Zaokružen bi bio spektar tehničkih pretpostavki, sa kojima bi naša ustanova mogla biti konkurentna na tržištu i ostvariti znatno veći priliv sredstava.

Konsekventno, vlastiti prihod bi se ulagao u dalji razvoj programskih sadržaja, kao i tehničkih performansi poslovnih prostora Ustanove. Time bismo i građanstvu KS bili u mogućnosti osigurati još kvalitetniji program, što u krajnjem i jeste temeljna funkcija BKC-a.

Sredstva koja su nam potrebna za navedenu namjenu:

821300- Nabavka opreme iznos od 230.000,00 KM

Stav predlagača: Primjedba se ne prihvata,





Broj: 09-02-56597/25
Sarajevo, 11.12.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA

PREDMET: Mišljenje na prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu.-

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Pravni osnov za donošenje Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu (u daljem tekstu: Zakon) sadržan je u odredbama čl. 18. tačka b) i 38. stav (6) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), kojima je utvrđeno da je Skupština Kantona Sarajevo nadležna da donosi zakone i druge propise iz nadležnosti Kantona Sarajevo, izuzev propisa koji su Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona Sarajevo i da se funkcije Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i općina finansiraju kroz budžet koji donosi Skupština Kantona Sarajevo, Gradsko vijeće i općinska vijeća, pojedinačno, u skladu s kantonalnim i federalnim propisima.

Prijedlog Zakona sadrži stručna pitanja finansijske prirode.

Imajući u vidu da su u odredbama prijedloga Zakona pojedina pitanja na drugačiji način uređena u odnosu na Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije“, br. 102/13, 9/14-Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), kao što su pitanja u odredbama čl. 5. stav (2) i 7. stav (2) prijedloga Zakona, nosilac pripreme predmetnog materijala je isključivo odgovoran za zakonitost i tačnost predloženih rješenja.

Za zakonitost predlaganja pitanja koja su sadržana u odredbama čl. 6. st. (5) i (6), 10., 14., 15., 18., 22. do 40., 44., te čl. 48. do 57. prijedloga Zakona, isključivo je nadležan nosilac pripreme predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



ŠEF UREDA



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/1-02-56598-1/25
Sarajevo, 12.12.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA
Dr. Afan Kalamujić, ministar

PREDMET: Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu, mišljenje-

VEZA: Vaš akt, broj: 08-01-02-50331-5/25 od 11.12.2025. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17-Dруги нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog Zakona i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu je propis kojim se ne povređuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.





Broj: M-278/2025
Sarajevo, 15.12.2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija

Veza: Akt Ministarstva br: 08-01-02-50331-4/25 od 11.12.2025. godine

Dana 12.12.2025. godine Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je zaprimilo akt Ministarstva finansija Kantona Sarajevo br: 08-01-02-50331-4/25 od 11.12.2025. godine, kojim se traži mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u postupku donošenja Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu. Postupajući u skladu sa odredbama člana 14. Zakona o pravobranilaštvu („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 33/2008, 7/2012, 44/2016 i 45/2021), a u vezi sa članom 4. stav 1. tačka c. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 50/2017, 2/18 i 32/22), Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo daje sljedeće:

MIŠLJENJE

Odredbama člana 14. Zakona o pravobranilaštvu („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 33/2008, 7/2012, 44/2016 i 45/2021), kao i članom 4. stav 1. tačka c. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 50/2017, 2/18 i 32/22), propisano je da, u postupku donošenja općih akata, Pravobranilaštvo daje mišljenje kada su u pitanju propisi imovinsko-pravnog karaktera i kada se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima i vlasništvu Kantona.

S tim u vezi, Pravobranilaštvo je izvršilo uvid u dostavljeni Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu sa dostavljenim obrazloženjem (u daljem tekstu: prijedloga Zakona), te detaljno analiziralo dostavljenu dokumentaciju, te tom prilikom je utvrđeno da:

Članom 44. dostavljenog prijedloga Zakona je uređeno pitanje zaduživanja i upravljanja dugom, gdje je predviđeno dugoročno zaduživanje na domaćem finansijskom tržištu u visini do 10.236.923,00 KM, dok je zaduživanje kod ino kreditora predviđeno u visini do 63.955.641,00 KM, te da je za upravljanje dugom Kantona nadležno Ministarstvo finansija, a što je u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Članovima 45., 46. i 47., dostavljenog prijedloga Zakona je propisan način upravljanja imovinom, upis i evidentiranje nekretnina u Glavnu knjigu trezora, te način vođenja evidencije o imovini a kojim je propisano da Pravobranilaštvo poduzima aktivnosti na uknjižbi prava vlasništva na imovini Kantona Sarajevo u zemljišnim knjigama. Navedenim odredbama je također propisano da se, nakon upisa u zemljišne knjige, predmetne nekretnine evidentiraju u Glavnoj knjizi Trezora, te da evidenciju o imovini vode korisnici predmetne imovine i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sve putem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Obzirom na navedeno, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo nema primjedbi niti sugestija na dostavljeni Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu

S poštovanjem,



"Službene novine Kantona Sarajevo"
Broj 1/96

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV
KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.
Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili ka'njen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Općine na području Kantona mogu imati različite nadležnosti ovisno od globalne politike funkcioniranja i razvoja Kantona, te od ekonomskog prostornog i drugog položaja pojedinih općina.

Radi obezbjeđivanja efikasnosti i jedinstva u funkcioniranju vlasti, općine su u vršenju svojih nadležnosti obavezne ostvarivati međusobnu suradnju kao i suradnju sa vlastima Kantona.

Općine donose svoj statut sukladno ovom Ustavu i Ustavu Federacije.

Član 37.

Struktura vlasti u općinama

Zakonodavnu vlast u općinama vrše općinska vijeća, koja se, ovisno od broja stanovnika, sastoje od 9 (devet) do 35 (tridesetpet) članova. Članovi općinskih vijeća se biraju na neposrednim izborima tajnim glasanjem na području cijele općine. Izbori članova općinskih vijeća organiziraju se u pravilu istovremeno sa izborima za Skupštinu.

Izvršnu vlast u općini vrši općinski načelnik kojega bira općinsko vijeće na prijedlog članova.

Sudsku vlast u općinama vrše općinski sudovi. Ove sudove osniva i finansira Skupština Kantona, s tim da se sud može osnovati za više općina. Sudije općinskih sudova imenuje predsjednik najvišeg kantonalnog suda uz konsultacije sa općinskim načelnikom.

VI - FINANSIRANJE I IMOVINA KANTONA

Član 38.

Finansiranje Kantona

Finansiranje funkcija Kantona vrši se iz poreza, taksi i doprinosa koje uvodi Skupština. Finansiranje se može vršiti i iz drugih izvora, kao što su dotacije Bosne i Hercegovine i Federacije, zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija, donacije i slično, o čemu odlučuje Skupština posebnim propisima.

Sistem javnih prihoda na području Kantona je jedinstven.

Općine ne mogu uvoditi nikakve druge poreze ili druge izvore prihoda, izuzev ako se radi o projektima za čije finansiranje se građani na području općine izjasne posebno, putem referenduma. Ostvareni prihodi na području Kantona se raspoređuju Kantonu i općinama srazmjerno nivou njihovog ostvarivanja na pojedinim općinama, te prema drugim kriterijumima utvrđenim propisom Kantona.

Funkcije Kantona i općina finansiraju se kroz budžet koji donose Skupština Kantona i općinska vijeća, sukladno propisima Kantona i Federacije.

Član 39.

Imovina Kantona

Kanton može imati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Imovinom Kantona smatraju se stvari, prava i novčana sredstva koja su stečena kupovinom ili na drugi način sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije.

Imovinom Kantona upravlja Skupština. Predsjednik i Vlada mogu raspolagati imovinom u okviru ovlaštenja koja im Skupština prenese posebnim propisom.



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XXII – Broj 31

Četvrtak, 10. augusta 2017. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana V.2. 6.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 42. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07. 2017. godine, usvojila je

AMANDMAN I DO LVII

NA USTAV KANTONA SARAJEVO

AMANDMAN I

U članu 4a. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodao Amandmanom I na Ustav Kantona Sarajevo, st. 2 i 3. mijenja se i glase:

"Član 4a.

Grad ima Statut, koji mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ovim ustavom i zakonom i principima koji su tim propisima utvrđeni.

Statutom Grada uređuju se i pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, u skladu sa principima utvrđenim u Ustavu Federacije i Ustavu Kantona."

AMANDMAN II

Član 4b. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodao Amandmanom II na Ustav Kantona Sarajevo, mijenja se i glasi:

"Član 4b.

Grad ima Gradsko vijeće koje se sastoji od jednako broja vijećnika iz svake općine, a tim dane može imati manje od 15 niži više od 31 vijećnika.

Broj vijećnika, izborna procedura i dužina trajanja mandata gradskih vijećnika se utvrđuje Statutom Grada, u skladu sa zakonom.

Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno se garantuje minimum od 20% mjesta u Gradskom vijeću, a pripadnicima Ostalih najmanje dva mjesta, bez obzira na izborne rezultate."

AMANDMAN III

Iza člana 4b. dodaju se novi čl. 4c., 4d. i 4e., koji glase:

"Član 4c.

Mandat gradskih vijećnika jednak je mandatu općinskih vijećnika koji se delegiraju u Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće;

1. priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Statut Grada,

2. bira gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, u skladu sa zakonom,
3. donosi budžet Grada,
4. donosi propise o izvršavanju vlastitih nadležnosti i prenesenih ovlaštenja,
5. vrši druga ovlaštenja utvrđena ustavom, zakonom i Statutom Grada.

Način odlučivanja Gradskog vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Grad ima gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda i Ostalih.

Mandat gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika traje koliko i mandat gradskih vijećnika.

Broj zamjenika gradonačelnika, ovlaštenja zamjenika gradonačelnika i odnosi zamjenika gradonačelnika sa gradonačelnikom utvrđuju se Statutom Grada.

Gradonačelnik je nadležan za:

1. provođenje gradske politike i izvršavanje gradskih propisa, kao i prenesenih nadležnosti,
2. imenovanje i smjerenje državnih službenika i namještenika,
3. osiguranje saradnje državnih službenika i namještenika s ombudsmenima,
4. podnošenje izvještaja Gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike,
5. vrši i druga ovlaštenja utvrđena zakonom i Statutom Grada.

Gradski organi osnivaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 4d.

Vlastite nadležnosti Grada su:

1. osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa ustavom;
2. donošenje budžeta Grada i organizovanje efikasne gradske uprave prilagođene potrebama Grada;
3. donošenje programa i planova razvoja Grada i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje, rad dobrotvornih organizacija i unapređenje turizma;
4. uzviđanje i provođenje politika planiranja i uređenja prostora i zaštite okoliša na teritoriji Grada i rješavanje u upravnom postupku o obilastu građanja, u skladu sa zakonom;
5. utvrđivanje politike korišćenja i utvrđivanje visine naknada za korišćenje javnih dobara od interesa za Grad, upravljanje prirodnim resursima od značaja za Grad i

- raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu njihovog korišćenja;
6. upravljanje i raspolaganje imovinom Grada;
 7. upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture:
 - a. gradska groblja;
 - b. mostovi od posebnog značaja za Grad;
 - c. gradska ulična rasvjeta;
 - d. gradski parkovi;
 8. odlučivanje o raspolaganju stanovima u vlasništvu Grada i visini zakupnine za korištenje stanova koji su u vlasništvu Grada, propisivanje pravila održavanja reda u stambenim zgradama na području Grada, obezbjeđivanje sredstava za radove radi zaštite objekata od kulturno-istorijskog značaja na području Grada, uređivanje i obezbjeđivanje korištenja poslovnog prostora kojim upravlja Grad, utvrđivanje visine naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada i vršenje nadzora nad njihovim korištenjem;
 9. određivanje imena ulica i trgova na području Grada;
 10. donošenje propisa o uslovima izgradnji i održavanju spomenika, spomeničkih i sličnih obilježja na području Grada;
 11. osuivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta od značaja odnosno posebnog interesa za Grad;
 12. utvrđivanje osnovu zajedničke politike razvoja kulture, fizičke kulture, sporta, odmora i rekreacije građana na području Grada i organizovanje odnosno učestvovanje u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i sportskih takmičenja od značaja za Grad;
 13. analiza stanja javnog reda i mira, bezbjednost ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema organima nadležnim za ova pitanja;
 14. donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksuma iz nadležnosti Grada;
 15. uspostavljanje i vršenje inspekcijakog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Grada;
 16. raspisivanje referenduma za područje Grada;
 17. raspisivanje samodoprinosa, javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada;
 18. osnivanje i obezbjeđivanje uslova rada gradskih radio i TV stanica, štampanih glasila i drugih sredstava javnog informisanja;
 19. podsticanje razvoja civilnog društva;
 20. zaštita životinja.
- Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana Grad može, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i obzirnicima.

„Član 4c.

Općine koje nisu u sastavu Grada i Grad zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture, i to:

1. vodosnabdijevanje, odvođenje i prerada otpadnih voda;
 2. održavanje javne čistote i upravljanje čvrstim otpadom;
 3. snabdijevanje prirodnim gasom;
 4. daljinsko grijanje;
 5. organizovanje i unapređenje gradskog javnog prevoza.
- Općine koje nisu u sastavu Grada i Grad mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantoni.

AMANDMAN LIV

Iza člana 5. dodaje se član 5a., koji glasi:

„Član 5a.

Službeni jezici u Kantonu su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, a službena pisma su latinica i cirilica.
Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

Određbe Ustava odnose se podjednako na osobe muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljene u tekstu.

AMANDMAN LIV

U članu 12. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Kanton ima sve nadležnosti koje nisu izdružito povjerene Federacionoj vlasti ili koje ne spadaju u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a posebno je nadležan za:“

AMANDMAN LV

U člana 38. stav 2. mijenja se i glasi:

„Općina i Grad imaju pravo na odgovarajuće izvore finansiranja kojima slobodno raspolažu u okviru svojih ovlaštenja, kao i na sredstva za obavljanje delegiranih ili prenesenih poslova iz okvira prava i dužnosti Kantona.“

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5., koji glase:

„Općina i Grad ostvaruju prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom.“

U skladu sa utvrđenom fiskalnom politikom, kantonalnim zakonom se utvrđuju vrste poreza, naknada, doprinosa i taksi koji u cijelosti ili djelimično pripadaju općini i Gradu kao izvori prihoda.

Jedan dio finansijskih izvora općina i Grad ostvaruju od lokalnih taksi i naknada čiju stopu samostalno utvrđuju u okviru zakona.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

AMANDMAN LVI

Iza člana 39. Ustava Kantona dodaje se novi član 39a. - imovina jedinica lokalne samouprave, koji glasi:

„Član 39a. - Imovina jedinica lokalne samouprave

Općina i Grad imaju pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu.

Imovina se smatraju stvari, prava i novčana sredstva koja su stečena kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona.

Imovina općine odnosno Grada upravlja općinsko, odnosno Gradsko vijeće, na način utvrđen statutom.“

AMANDMAN LVII

Iza člana 51. Ustava Kantona dodaje se novi član 52. koji glasi:

„Član 52.

Skupština Kantona Sarajevo će kantonalne zakone kojima je uređena lokalna samouprava i pripadnost javnih prihoda uskladiti s ovim amandmanima i njima uređiti pitanja nadležnosti i odgovornosti Grada i općina, njihove međusobne odnose i način finansiranja.

Prenos i preuzimanje nadležnosti i finansijskih sredstava za njihovo obavljanje izvršiće se najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovih amandmana.“

Broj 01-01-25012/17

31. jula 2017. godine

Sarajevo

Predsjedateljica

Skupštine Kantona Sarajevo

Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 187. stav 2. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 - Drugi novi predloženi tekst i br. 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine, donijela je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU AMANDMANA L DO LVII NA USTAV KANTONA SARAJEVO

I

Progllašavaju se Amandman L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo, koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine.

- odnos Skupštine prema političkim strankama i udruženjima građana;
- saradnja sa Gradskim vijećem i Domom naroda Parlamenta Federacije BiH;
- saradnja Skupštine sa općinskim vijećima; i
- druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Član 3.

Ako neko pitanje organizacije i rada Skupštine nije uređeno Poslovníkom, uređiće se zaključkom Skupštine, na sjednici.

Zaključak iz prethodnog stava primjenjuje se od dana donošenja.

Zaključak iz stava 1. ovog člana ne može biti u suprotnosti sa načelima i odredbama Poslovníka.

Član 4.

Sjedište Skupštine je u Sarajevu, Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Član 5.

Skupština ima pečat u skladu sa zakonom.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se sekretar Skupštine.

II - KONSTITUISANJE I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA
SKUPŠTINE

Konstituisanje Skupštine

Član 6.

Skupština je jednodomna i čine je poslanici/zastupnici čiji je broj utvrđen Ustavom Kantona i zakonom (u smislu ovog poslovníka, "poslanik/zastupnik" podrazumijeva osobe oba spola).

Član 7.

Prva sjednica Skupštine saziva se najkasnije 10 dana nakon što nadležni organ potvrdi, ovjeri i objavi izborne rezultate.

Prvu sjednicu Skupštine saziva predsjedavajući Skupštine iz prethodnog saziva i predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjedavajućeg u novom sazivu.

Ukoliko je predsjedavajući Skupštine spriječen, prvu sjednicu saziva jedan od njegovih zamjenika iz prethodnog saziva.

Ukoliko su i zamjenici spriječeni da sazovu prvu sjednicu Skupštine, sjednicu saziva najstariji izabrani poslanik/zastupnik u novom sazivu, odnosno onaj poslanik/zastupnik koga za sazivanje ovlasti jedna trećina novoizabranih poslanika/zastupnika.

Član 8.

Predsjedavajući prve sjednice Skupštine predočava Skupštini izvještaj Izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su dobile poslanički/zastupnički mandat.

Poslanici preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave, koja glasi:

"Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno, pridržavati se Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štiti interese Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo i ravnopravnost naroda i građana koji u njima žive."

Procedura iz st. 1. i 2. ovog člana odnosi se i na poslanike/zastupnike sa naknadno dodijeljenim mandatima.

POSLOVNIK

SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

DRUGI NOVI PREČIŠĆENI TEKST

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) konstituiše se, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo.

Član 2.

Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Poslovník) uređuju se:

- konstituisanje i unutrašnja organizacija Skupštine;
- način rada Skupštine;
- dužnosti i prava poslanika/zastupnika u Skupštini;
- javnost rada Skupštine;
- akta Skupštine;
- izbori, imenovanja, potvrđivanja, smjenjivanja i razrješenja iz nadležnosti Skupštine;
- odnos Skupštine prema Vladi (u daljem tekstu: Vlada);

Osnovne odredbe o postupku za donošenje drugih akata Skupštine**- Donošenje budžeta Kantona i usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta****Član 165.**

Nacrt, odnosno Prijedlog budžeta, Zakona o izvršenju budžeta i izvještaj o izvršenju budžeta utvrđuje Vlada i dostavlja ih Skupštini, sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.

Član 166.

U postupku za donošenje akta iz prethodnog stava shodno se primjenjuju odredbe Zakona o proračunima/budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o budžetu Kantona Sarajevo, kao i ovog poslovnika, uključujući robove propisane ovim zakonima.

- Donošenje planskih dokumenata i prostornog plana Kantona**Član 167.**

Nacrt, odnosno prijedlog planskih dokumenata Kantona i prostornog plana Kantona utvrđuje Vlada i dostavlja ih sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom predsjedavajućem Skupštine, odnosno Kolegiju Skupštine.

Rokovi za utvrđivanje i razmatranje nacrt, odnosno prijedloga planskih dokumenata Kantona utvrđuju se posebnom odlukom Skupštine, na prijedlog Vlade.

Član 168.

U postupku za donošenje planskih dokumenata Kantona i prostornog plana Kantona shodno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika o postupku za donošenje zakona, ako poslovníkom nije drugačije određeno.

- Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka**Član 169.**

Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka vrši se po odredbama ovog poslovnika koje se odnose na postupak za donošenje zakona, s tim što se u postupku za donošenje ovih akata ne izrađuje nacrt akta, ukoliko Skupština drugačije ne odluči.

Izuzetno, prijedlozi ovih akata mogu se podnositi i na samoj sjednici, ukoliko za to postoji neodložna potreba.

- Davanje saglasnosti na statute i druga opća akta**Član 170.**

Statut i druga opća akta pravnih lica dostavljaju se Skupštini radi davanja saglasnosti kada je to zakonom ili drugim aktom propisano.

Predsjedavajući Skupštine akta iz prethodnog stava dostavlja poslanicima i nadležnim radnim tijelima.

Ako su na odredbe statuta ili drugih općih akata date primjedbe, iste se dostavljaju podnosiocu akta koji obavještava Skupštinu o izvršenom usaglašavanju sa Ustavom i zakonom.

Odluku o davanju saglasnosti na akta iz stava 1. ovog člana donosi Skupština.

- Davanje autentičnih tumačenja zakona**Član 171.**

Autentično tumačenje je opći akt kojim se utvrđuje istinitost, vjerodostojnost, izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe zakona.

Autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odredbe zakona za koju se daje autentično tumačenje.

Član 172.

Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja zakona mogu podnijeti sva fizička i pravna lica.

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja zakona može podnijeti svaki poslanik/zastupnik Skupštine, radno tijelo Skupštine, Vlada, te općinski i kantonalni sudovi.

Član 173.

Inicijativa, odnosno prijedlog za davanje autentičnog tumačenja zakona, podnosi se predsjedavajućem Skupštine i mora da sadrži naziv zakona i navođenja odredbe za koju se traži tumačenje sa obrazloženjem.

Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja zakona predsjedavajući Skupštine upućuje Zakonodavno-pravnoj komisiji i Vladi, a prijedlog im obavezno dostavlja ako oni nisu podnosioci prijedloga.

Član 174.

Zakonodavno-pravna komisija, pošto pribavi potrebna mišljenja i dokumentaciju od radnih tijela, Vlade i drugih kantonalnih organa nadležnih za staranje o izvršavanju ili sprovođenju donesenog zakona, ocjenjuje da li je inicijativa odnosno prijedlog za davanje autentičnog tumačenja zakona osnovana.

Ako Zakonodavno-pravna komisija ocijeni da prijedlog, odnosno inicijativa za davanje autentičnog tumačenja nisu osnovani, o tome će obavijestiti predsjedavajućeg Skupštine.

Ako utvrdi da je inicijativa osnovana, Zakonodavno-pravna komisija utvrdiće prijedlog teksta autentičnog tumačenja, koji sa svojim izvještajem podnosi Skupštini.

Član 175.

Odluku o osnovanosti za davanje autentičnog tumačenja zakona donosi Skupština.

Ukoliko odluči da je prijedlog osnovan, Skupština donosi/usvaja autentično tumačenje zakona.

Član 176.

U postupku za davanje autentičnog tumačenja zakona shodno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika o postupku za donošenje zakona.

Član 177.

Autentično tumačenje zakona objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

- Prečišćeni tekst zakona i drugog akta**Član 178.**

Kada je zakonom ili drugim aktom određeno da Zakonodavno-pravna komisija utvrđuje prečišćeni tekst zakona ili drugog akta (u daljem tekstu: prečišćeni tekst akta), kantonalni organ odgovoran za provođenje tog akta dostavlja prijedlog prečišćenog teksta akta Zakonodavno-pravnoj komisiji, u roku koji ona odredi.

Član 179.

Prečišćeni tekst akta sadrži samo integralni tekst akta čiji se prečišćeni tekst utvrđuje.

U prečišćenom tekstu akta Zakonodavno-pravna komisija ne može utvrđivati nove norme.

Član 180.

Zakonodavno-pravna komisija stara se o tome da prijedlog prečišćenog teksta akta bude pravno-tehnički valjano obrađen i zajedno sa podnosiocem prijedloga otklanja eventualne nedostatke u tekstu.



**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

2346

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O BUDŽETIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

Prolašava se Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 30.10.2013. godine i na sjednici Doma naroda od 16.12.2013. godine.

Broj 01-02-1240-02/13

23. decembra 2013. godine

Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, s. r.

**ZAKON
O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se: planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta kantona, gradova i općina (u daljnjem tekstu: budžet) i finansijski planovi vanbudžetskih fondova, budžetski principi, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, program javnih investicija, pravila fiskalne odgovornosti, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija budžeta i drugih budžetskih korisnika.

Član 2.

Termini koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1. **aproprijacija** predstavlja zakonsko ovlaštenje sadržano u budžetu koje daje zakonodavno tijelo budžetskim korisnicima za preuzimanje obaveza za nabavku roba, usluga, radova ili objekata koji će se koristiti u svrhe utvrđene u budžetu i to u iznosima

- koji ne mogu biti veći od iznosa odobrenog za te namjene u toku fiskalne godine;
2. **aktivnost** je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja a kojim su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom;
3. **akti planiranja** su projekti, planovi, programi, strategije i sl.;
4. **brutoprincip** podrazumijeva iskazivanje svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u punim iznosima;
5. **budžet** je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona, gradova i općina za period od jedne fiskalne godine;
6. **budžetski izdaci** su izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova;
7. **budžetski i vanbudžetski nadzor** je sistem kontrole materijalno-finansijskog poslovanja budžetskih korisnika, pravnih i fizičkih lica kojima se sredstva osiguravaju u budžetu i finansijskom planu;
8. **budžetska inspekcija** je kontrola primjene zakona u oblasti finansijskog poslovanja, namjenskog i zakonitog korištenja sredstava od korisnika budžetskih sredstava;
9. **budžetski kalendar** je postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova vanbudžetskih fondova;
10. **budžetski korisnici** su ministarstva i ostali organi uprave, te ostali koji su u budžet uvršteni kao budžetski korisnici;
11. **budžetsko odobravanje sredstava** je okvimi iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji se budžetskom korisniku utvrđuje mjesečno;
12. **budžetski prihodi** su porezni i neporezni prihodi, primljeni transferi i donacije, te ostali prihodi;
13. **budžetski primici** su priljevi novca od finansijske i nefinansijske imovine i zaduživanja;
14. **budžetski rashodi** su propisani zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona za poslove, funkcije i programe koji se planiraju u budžetu i finansijskim planovima budžetskih korisnika. Budžetski rashodi obuhvataju troškove plaća i naknada zaposlenih, doprinose poslodavaca i druge doprinose, izdatke za

prirodne katastrofe koje proglasi zakonodavno tijelo i to u slučaju kada visina utvrđenih šteta dosegne ili premaši 20% ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

Ukoliko se ostvari tekući deficit u fiskalnoj godini Vlada je dužna izvršiti njegovo pokriće putem planiranja i ostvarivanja tekućeg suficita u naredne tri fiskalne godine.

Procedure zaduživanja i odobravanja od Ministarstva finansija moraju se provoditi u skladu sa odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Član 44.

Rukovodilac budžetskog korisnika je odgovoran za:

1. zakonito i namjensko korištenje sredstava i
2. efikasno i uspješno funkcioniranje sistema finansijskog upravljanja i kontrolu u okviru budžetom utvrđenih sredstava.

Rukovodilac je dužan svake godine za prethodnu budžetsku godinu za period u kojem je obavljao poslove rukovodioca popuniti izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: izjava).

Uz izjavu se prilažu i planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti utvrđenih od nadležnih organa, izvještaj o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim u prethodnoj godini i mišljenje internih revizora o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola za oblasti koje su bile revidirane u prethodnoj godini.

Rukovodioci budžetskih korisnika izjavu dostavljaju ministrima ili rukovodiocima drugih organa uprave na nivou razdjela organizacijske klasifikacije.

Ministri i rukovodioci drugih organa uprave izjavu dostavljaju Ministarstvu finansija koje provjerava njen sadržaj.

Oblik i sadržaj izjave, način popunjavanja i rok predaje izjave, te način i rokove izvještavanja Ministarstva finansija o obavezama iz stava 3. ovog člana propisuje ministar finansija.

Član 45.

Određbe čl. od 42. do 44. shodno se primjenjuju na kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove.

VIII. IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 46.

Budžetski korisnici odgovorni su za potpunu i pravovremenu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u budžet i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama.

Budžetski korisnik je dužan provesti sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja na osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja na osnovu javnih prihoda.

Za nenaplata potraživanja Vlada na obrazloženi prijedlog budžetskog korisnika može donijeti odluku o otpisu potraživanja.

Budžetski korisnici odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

Način izvršenja budžetskih sredstava namijenjenih za funkcioniranje Parlamenta i drugih zakonodavnih tijela nadležnih za donošenje budžeta bliže će se urediti Zakonom o izvršavanju budžeta za odgovarajući nivo vlasti u Federaciji.

Budžet se izvršava na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta za nivo Federacije i kantona, na osnovu odluke o izvršavanju budžeta za nivo grada i općine, odnosno na osnovu odluke o izvršavanju finansijskog plana vanbudžetskog fonda.

Član 47.

Namjenski prihodi i primici budžeta su pomoći, donacije, prihodi koji se prikupljaju prema posebnim propisima kojima je utvrđena namjena korištenja tih prihoda, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Federacije i namjenski primici od

zaduživanja, emisije vrijednosnih papira i prodaje dionica i udjela.

Prihodi i primici iz stava 1. ovog člana uplaćuju se u budžet.

Član 48.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u budžet za tekuću budžetsku godinu.

Član 49.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u iznosu manjem od planiranog u budžetu, korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i/ili prenesene a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, kao i transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u budžetu a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava prema odlukama Vlade a na prijedlog budžetskog korisnika.

Član 50.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini budžetskom korisniku umanjiti će se budžetska sredstva za iznos nenamjenskog utroška sredstava u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstva.

Član 51.

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda budžeta.

Član 52.

Budžet se izvršava u skladu sa prilivom sredstava na Jedinstvenom računu Trezora (u daljnjem tekstu: JRT).

Plaćanje obaveza iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga prioriteta je obaveza Federacije, kantona, grada, općine i vanbudžetskog fonda.

Ostali prioriteti plaćanja utvrđuju se zakonom o izvršavanju budžeta.

Član 53.

Ministarstvo finansija na osnovu godišnjih i kvartalnih planova novčanih tokova iskazanih po mjesecima dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.

Budžetski korisnici su dužni dostavljati prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija izvještiti će budžetske korisnike o odobrenim operativnim budžetima.

Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom.

Član 54.

Isplata brutoplaća i naknada, te naknada korisnicima prava na osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice može se vršiti samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene.

U slučaju da su planirana sredstva u budžetu za isplatu naknada iz stava 1. ovog člana manja od iznosa obračunatog primjenom utvrđene osnovice, primjenjivat će se koeficijent za obračun.

Koeficijent iz stava 2. ovog člana izračunava se tako da se iznos sredstava planiranih u budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na osnovu utvrđene osnovice za obračun.

Član 55.

Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvršene u skladu sa članom 54. ovog zakona, definitivne su i konačne.

OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac IFP NE

A 1. Obradivač propisa

KOD		NAZIV	
Razdjel	19010001	Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo	

B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa

Vrsta propisa/akta	Zakon		DA	Odluka		NE	Strategija		NE
	Uredba		NE	Drugi akti		NE	Drugi akti planiranja		NE

Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu

Naziv propisa/akta

C 3. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih efekata predloženog propisa

Za provođenje Prijedloga zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo.

D 4. Pečat i potpis odgovornog lica obradivača, odnosno predlagača propisa

MINISTAR

Mjesto i datum

Sarajevo, 15.12.2025. godine

